

Informacija o ponudi održivog paketa usluga za finansijsku inkluziju, zelenih proizvoda i proizvoda usmjerenih na društveno odgovorno finansiranje

Tabela 1. Informacija o ponudi održivog paketa usluga za finansijsku inkluziju

Opis		Da	Ne	Planirane aktivnosti
Održivi paket usluga za finansijsku inkluziju		X		
Usluge uključene u paket	Naknada			
Mjesečna naknada za vođenje paketa – promjenjiva naknada u iznosu 0,30% prosječne neto plate u FBiH za prethodnu godinu izračunate na godišnjoj razini	0,30% (KM 3,78)			
Vođenje računa	Bez naknade			
Izdavanje/reizdavanje debitne kartice	Bez naknade			
Godišnja članarina za debitnu karticu	Bez naknade			
Slanje izvoda putem emaila ili drugog elektronskog načina	Bez naknade			
Naknada za korištenje Internet i mobilnog bankarstva	Bez naknade			
Otvaranje trajnog naloga	Bez naknade			
Promjena PIN-a	Bez naknade			
Neograničeno plaćanje roba i usluga na POS terminalima u BiH	Bez naknade			
Naknada za povećanje prekoračenja na zahtjev klijenta	Bez naknade			
10 naloga UPP bezgotovinskih kumulativno do max. 10.000,00 KM mjesečno (GC nalozi - bezgotovinska plaćanja putem šaltera, internet/mobilnog bankarstva, trajnog naloga)	Bez naknade			
<i>*Navedena naknada iznosi 3,78 KM i mijenja se godišnje nakon objave prosječne neto plate u FBiH od strane Zavoda za statistiku FBiH pri čemu navedena naknada ne može biti veća od 0,30% prosječne neto plate u FBiH izražena na godišnjem nivou.</i>				

Održivi paket za finansijsku inkluziju (u daljem tekstu Paket) omogućava korištenje seta bankarskih usluga po jedinstvenoj cijeni izraženoj kroz mjesečnu naknadu za Paket. Paket mogu ugovoriti sva fizička lica na osnovu stalnih priliva plate, penzije, invalidnine te drugih izvora primanja usmjerenih na tekući račun. Paket se otvara za izvršavanje platnih transakcija isključivo u konvertibilnim markama i obuhvata usluge navedene iznad.

Tabela 2. Informacija o ponudi zelenih proizvoda i proizvoda usmjerenih na društveno odgovorno finansiranje

Opis	Tip klijenta	Fizička lica		Pravna lica		Javna preduzeća	
		Da	Ne	Da	Ne	Da	Ne
Zeleni proizvodi		X		X		X	
Proizvodi usmjereni na društveno odgovorno finansiranje		X			X		X
Ukoliko je odgovor „Da“ banka će navesti opis kreditnog proizvoda i namjenu							

Opis zelenih proizvoda i proizvoda za društveno odgovorno finansiranje i namjena
1. Green eko kredit za fizička lica

Namjena: Namjenski kredit opšte potrošnje za kupovinu novih kućanskih ili drugih aparata/uređaja ili putničkih prevoznih sredstava, uz koje se smanjuje negativan uticaj na okoliš i koji su energetske efikasni (kupovina kućanskih aparata razred energetske učinkovitosti od A, B i C, električnih ili običnih trotineta, bicikala običnih ili električnih i energetske učinkovitih vozila na električni, hibridni ili plug-in hibridni pogon, te pogon na vodik).

Uslovi: Dokumentovanje namjene kreditnih sredstava:

- Dostavljanje predračuna/ponude dobavljača za kupovinu električnog/hibridnog vozila/vozila sa pogonom na vodik, električnog ili običnog vozila ili bicikla, električnog ili običnog trotineta ili
 - Dostavljanje predračuna/ponude dobavljača kućanskih aparata razreda energetske učinkovitosti A, B ili C, kao dokaz da predmeti kupovine ispunjavaju tehničke standarde energetske učinkovitosti.
- Napomena: Ukoliko je iznos vozila po predračunu veći od 50.000KM, klijent je u obavezi dostaviti dokaz u uplati razlike sredstava do punog iznosa, najkasnije do dana isplate kredita.

Iznos:

Minimalni iznos 1.000,00 KM;

Maksimalni iznos:

- 50.000KM za klijente sa redovnim mjesečnim primanjima, pod uslovom da su zbir godina i period trajanja kredita manji ili jednaki 65 godina.
- 20.000,00KM za klijente sa redovnim mjesečnim primanjima ostvarenim po osnovu penzije/invalidnine, koji na datum dospeljeća kredita imaju iznad 65 i ispod 75 godina starosti.

Iznos kredita može biti veći za 20% (maksimalno 5.000,00KM) od iznosa naznačenog na predračunu/ponudi (uključujući iznos carine i PDV-a) za koje nije potrebno dokumentovati namjenu, uz zadržavanje maksimalnog iznosa kredita, kako je iznad navedeno.

Rok otplate: od 13 do 120 mjeseci.

Kamatna stopa: Fiksna nominalna kamatna stopa 3,99% za ročnost od 13 mj. do 120mj. i (EKS 5,16%*). Kamatna stopa za Green eko kredite niža je u odnosu na finansiranja koja nisu eko (nenamjenska finansiranja) do 2 p.p.

*Efektivna kamatna stopa (EKS) izračunata je na iznos 50.000 KM i rok otplate 60 mjeseci, za klijente Banke, uzimajući u obzir fiksnu nominalnu kamatnu stopu 3,99%, troškove pribavljanja mjenice, naknadu za obradu kredita, naknadu za vođenje kreditnog računa za cijeli period otplate, trošak ovjere saglasnosti o zapljeni i mjenične izjave i trošak osiguranja.

Naknada za obradu kredita:

- bez naknade za klijente koji imaju usmjerena redovna mjesečna primanja na tekući račun u Banci ili potvrda računovodstva da će klijent prebaciti platu na Banku (ukoliko klijent od narednog mjeseca namjerava svoja mjesečna primanja prebaciti na račun kod PBS).
- 0,50% min. KM 25,00 – za ostale klijente.

Naknada za vođenje kreditnog računa: 2,00 KM.

2. Green eko kredit za stambene namjene za fizička lica

Namjena: Green eko kredit za stambene namjene koristi se za finansiranje projekata povećanja energetske efikasnosti stambenih objekata, odnosno rekonstrukciju i adaptaciju stambenog objekta u svrhu povećanja energetske efikasnosti nekretnine. Namijenjen svim klijentima koji žele učiniti dom energetski efikasnim i smanjiti trošak energije.

Uslovi: Dokumentovanje namjene kreditnih sredstava dostavljanjem predračuna/ponude na kojoj je jasno naznačeno da se radi proizvodima koji direktno utiču na smanjenje negativnih uticaja na okoliš ili povećanje energetske efikasnosti domaćinstva.

Iznos:

Minimalni iznos: 1.000,00KM.

Maksimalni iznos:

- 100,000,00 KM za klijente sa redovnim mjesečnim primanjima, pod uslovom da su zbir godina i period trajanja kredita manji ili jednaki 65 godina.
- 20.000,00KM bez obezbjeđenja hipoteke za klijente sa redovnim mjesečnim primanjima ostvarenim po osnovu penzije/invalidnine, koji na datum dospijeća kredita imaju iznad 65 i ispod 75 godina starosti.

Iznos kredita može biti veći za 20% (maksimalno 5.000,00KM) od iznosa naznačenog na predračunu/ponudi (uključujući iznos carine i PDV-a) za koje nije potrebno dokumentovati namjenu, uz zadržavanje maksimalnog iznosa kredita, kako je iznad navedeno.

Rok otplate: Od 13 do 180 mjeseci.

Kamatna stopa:

- Fiksna nominalna kamatna stopa 3,99% do 120 mjeseci; 4,49% od 121 do 180 mjeseci ili varijabilna nominalna kamatna stopa s maržom 3,49% + promjenjivi dio; (EKS 4,99%*). Kamatna stopa za Green eko kredite za stambenu namjenu niža je u odnosu na finansiranja koja nisu eko do 0,5 p.p.

*Efektivna kamatna stopa (EKS) je izračunata na iznos od 100.000 KM i rok otplate 180 mjeseci za Klijente Banke uzimajući u obzir nominalnu fiksnu kamatnu stopu 4,49%, naknadu za obradu kredita, trošak pribavljanja mjenice, trošak ovjere saglasnosti o zapljeni, trošak ovjere mjenične izjave, troškove pribavljanja ZK izvatka, troškove procjene i osiguranja nekretnine, naknadu za vođenje kreditnog računa za čitav period otplate, te troškove uspostavljanja hipoteke.

Naknada za obradu kredita:

- bez naknade za klijente koji imaju usmjerena redovna mjesečna primanja na tekući račun u Banci ili potvrda računovodstva da će klijent prebaciti platu na Banku (ukoliko klijent od narednog mjeseca namjerava svoja mjesečna primanja prebaciti na račun kod PBS).
- 0,50% min. KM 25,00 – za ostale klijente.

Naknada za vođenje kreditnog računa: 2,00 KM.

3. Kredit za obrazovanje

Namjena: Kredit za plaćanje troškova školarine tokom dodiplomskog, diplomskog, poslijediplomskog ili specijalističkog studija. Mogućnost finansiranja troškova upisa samo za jednu godinu ili ukupnu školarinu.

Uslovi: Dostavljen dokaz o upisu na redovan/vanredan, dodiplomski/postdiplomski ili specijalistički studij na jednoj od visokoškolskih ustanova (index ili potvrda).

Iznos:

Do visine troškova studija, odnosno zbira godišnjih upisnina za vrijeme trajanja studija:

- Kredit bez grace perioda - minimalni iznos 500,00KM, Maksimalni iznos 20.000,00KM.
- Krediti sa grace periodom - minimalni iznos 5.000,00KM, Maksimalni iznos 40.000,00KM.

Rok otplate:

- Kredit bez grace perioda, do 60 mjeseci.
- Kredit sa grace periodom, do 120 mjeseci (uz maksimalan grace period uključen u rok otplate).

Kamatna stopa:

- Fiksna nominalna kamatna stopa 2,50% do 12 mjeseci; 4,50% od 13 do 120 mjeseci (EKS 5,92 %*). Kamatna stopa za kredite za obrazovanje niža je u odnosu na nenamjenska finansiranja do 1,50 p.p.

*Efektivna kamatna stopa (EKS) izračunata je na iznos 30.000 KM i rok otplate 60 mjeseci, za klijente Banke, uzimajući u obzir nominalnu kamatnu stopu, troškove pribavljanja mjenice, naknadu za obradu kredita, naknadu za vođenje kreditnog računa za cijeli period otplate, trošak ovjere saglasnosti o zapljeni i mjenične izjave i trošak osiguranja.

Naknada za obradu kredita:

- bez naknade za klijente koji imaju usmjerena redovna mjesečna primanja na tekući račun u Banci ili potvrda računovodstva da će klijent prebaciti platu na Banku (ukoliko klijent od narednog mjeseca namjerava svoja mjesečna primanja prebaciti na račun kod PBS).
- 0,50% min. KM 25,00 – za ostale klijente.

Naknada za vođenje kreditnog računa: 2,00 KM.

4. Kratkoročni Green eko kredit za pravna lica i javna preduzeća

Namjena: Finansiranje projekata:

- Prelazak/investiranje u obnovljive izvore energije;
- Povećanje energetske efikasnosti;
- Smanjenje negativnog utjecaja na okoliš:

Uslovi: U zavisnosti od proizvoda/usluge koja se finansira kreditom, obaveza je klijenta da adekvatno dokumentuje namjenu dostavljanjem predračuna/ponude/fakture na kojoj su jasno naznačeni prihvatljivi standardi na osnovu kojih se može utvrditi da je proizvod energetski efikasan ili ima povoljan uticaj na okoliš i/ili posjeduje sertifikat ili drugi dokument kojim se potvrđuje kriterij koji zadovoljava uslov za kreditiranje.

Iznos: U skladu sa kreditnom sposobnošću klijenta, klijentovog finansijskog stanja/finansijskih pokazatelja, kolaterala i kolateralne pokrivenosti i ostalih pokazatelja prema odluci Banke.

Rok otplate: do 12 mjeseci.

Kamatna stopa: kamatna stopa niža za 0,6 procentnih poena u odnosu na pripadajuću kamatu za kredite koji nisu Green eko, u skladu sa Odlukom o kamatnim stopama za pravna lica.

Naknada za obradu kredita: 0,40% min. 100KM.

5. Dugoročni Green eko kredit za pravna lica i javna preduzeća

Namjena: Finansiranje projekata:

- Prelazak/investiranje u obnovljive izvore energije;
- Povećanje energetska efikasnosti;
- Smanjenje negativnog utjecaja na okoliš:

Uslovi: U zavisnosti od proizvoda/usluge koja se finansira kreditom, obaveza je klijenta da adekvatno dokumentuje namjenu dostavljanjem predračuna/ponude/fakture na kojoj su jasno naznačeni prihvatljivi standardi na osnovu kojih se može utvrditi da je proizvod energetski efikasan ili ima povoljan uticaj na okoliš i/ili posjeduje sertifikat ili drugi dokument kojim se potvrđuje kriterij koji zadovoljava uslov za kreditiranje.

Iznos: U skladu sa kreditnom sposobnošću klijenta, klijentovog finansijskog stanja/finansijskih pokazatelja, kolaterala i kolateralne pokrivenosti i ostalih pokazatelja prema odluci Banke.

Rok otplate: od 13 do 96 mjeseci.

Kamatna stopa: kamatna stopa umanjena za 0,6 procentnih poena u odnosu na pripadajuću kamatu u skladu sa Odlukom o kamatnim stopama za pravna lica.

Naknada za obradu kredita: 0,40% min 100KM.